

# Bioscud Traffic

Prohodna obloga sa zaštitom od klizanja s velikom otpornošću na habanje za površine hidroizolirane sredstvom za zaštitu od kiše iz linije Bioscud, otporna na UV zrake, vremenske uslove i lokvice vode.

Bioscud Traffic omogućava neklizajuću vodonepropusnu zaštitu površina za hodanje, garantujući trajnost i maksimalnu otpornost na atmosferske uticaje.



## Rating 2

1. Prohodan, neklizajući, omogućava neprekidan pješački promet na vodootpornim površinama sa zaštitom od kiše iz linije Bioscud
2. Vodena emulzija visoke otpornosti na habanje
3. Može se obnoviti nakon prekomjernog trošenja uz jednostavno održavanje
4. Spreman za upotrebu, na bazi vode
5. Otporan na stajaću vodu, UV zrake i atmosferske uticaje

- × Regional Mineral  $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- × Solvent  $\leq 5$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

---

## Polja primjene

### → Predviđene upotrebe

- Prohodna obloga sa zaštitom od klizanja za vodootporne površine linije proizvoda Bioscud.

### Podloge:

- Bioscud za zaštitu od kiše, Bioscud Fiber i Bioscud Artic
- Bioscud BT za zaštitu od kiše je otporan na kišu samo u kombinaciji s proizvodom Bioscud TNT

### → Nemojte koristiti

- u uslovima životne sredine nepovoljnim za isušivanje ili sa predstojećim kišama
- u uslovima jakog zračenja ili na vrućim površinama
- na površinama namijenjenim za lijepljenje teške obloge
- gdje je potrebna visoka otpornost na kiseline ili baze
- na nosačima koji nisu vodootporni sa zaštitom od kiše iz linije proizvoda Bioscud

---

## Uputstvo za upotrebu

### → Zahtjevi za podloge

Neoštećeni (uklonite dijelove ili elemente koji ne prijanjaju savršeno, provjerite prijanjanje zaštite od kiše koju treba prekriti).

Otporan, suh i bez površinske kondenzacije.

Očistite: površine bez ostataka od prethodnog rada ili prašine.

### → Priprema podloge

Pažljivo provjerite usklađenost s uputama u tehničkom listu proizvoda za zaštitu od kiše koji želite da premažete.

### → Priprema

Proizvod je spreman za upotrebu; ujednačite konzistenciju smjese mikserom sa spiralnom metlicom miješajući odozdo prema gore i malom brzinom ( $\approx 400/\text{min.}$ ).

Proizvod nije otporan na mraz i mora se skladištiti, čak i na licu mjesta, izbjegavajući direktnu sunčevu svjetlost i štiteći ga od izvora toplote.

### → Nanošenje

Pažljivo provjerite usklađenost s uputama u tehničkom listu proizvoda za zaštitu od kiše koji želite da premažete.

Proizvod Bioscud Traffic nanosite valjkom sa kratkim dlakama, vodeći računa da u potpunosti

pokrijete sve površine predviđene za česti ili stalni pješački promet.

Nanesite ukupno najmanje  $0,5 \text{ kg/m}^2$  proizvoda.

U periodičnim intervalima provjeravajte homogenost proizvoda u kanti, po potrebi ujednačite konzistenciju mikserom.

Stvrđavanje proizvoda se odvija isparavanjem vode sadržane u emulziji; vrijeme sušenja je vezano za temperaturu i vlažnost u satima nakon nanošenja. Ako proizvod nije savršeno suv, postoji opasnost da se ispere i nepopravljivo ošteti uticajem vremenskih prilika ili stvaranjem kondenza. Otpornost na stajaću vodu zavisi od savršenog sušenja. Kada se proizvod stvrdne, prisustvo mjehurića svjedoči o prekomjernoj relativnoj vlažnosti podloge; uklonite mjehuriće, pričekajte da se podloga osuši i ponovo nanosite proizvod.

Ljepljivost površina u trenucima nakon nanošenja je karakteristika proizvoda i ne isključuje njegov konačni učinak; s vremenom se istroši.

### → Čišćenje

Uklanjanje svježeg proizvoda vrši se vodom. Za ponovnu upotrebu valjaka i četki, potopite ih u vodu kako bi se izbjeglo sušenje proizvoda na njima. Za uklanjanje stvrdnutih ostataka proizvoda koristite itro rastvarače.

---

## Ostale indikacije

→ U klimatskim uslovima visoke vlažnosti i/ili niske temperature, vrijeme sušenja se produžava, odlažući mogućnost hodanja i značajno povećavajući rizik od ispiranja usled mogućih padavina ili u prisustvu kondenza.

- Vanredno održavanje: da biste obnovili estetsko-funkcionalni kontinuitet nakon habanja, pažljivo očistite površine i nanosite proizvod prema naznačenim metodama.

## Stavka specifikacije

Završna hidroizolacija – Isporuka i ugradnja certificirane prohodne obloge sa zaštitom od klizanja s velikom otpornošću na habanje za površine hidroizolirane sredstvom za zaštitu od kiše iz linije Bioscud, otporna na UV zrake, vremenske uslove i lokvice vode, idealna za GreenBuilding, jednokomponentni tip proizvoda Bioscud Traffic kompanije Kerakoll Spa.


Tehnički podaci prema standardu kvalitete kompanije Kerakoll	
Izgled	obojena pasta
Boje *	siva (RAL 7038)
Specifična težina	≈ 1,35 kg/dm <sup>3</sup>
Hemijska priroda	vodena emulzija kopolimera
Inertna mineraloška priroda	Kristalni karbonat
Suvi ostatak	≥ 69%
Skladištenje	≈ 18 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakovanju
Upozorenja	nije otporno na mraz, izbjegavajte direktnu sunčevu svjetlost i čuvajte dalje od izvora toplote
Pakovanje	kante od 20 kg / 5 kg
Dinamički viskozitet	≈ 8800 mPas <span style="float: right;">Brookfield metoda</span>
Ograničenja primjene:	
- temperatura	od +5 °C do +35 °C
- vlažnost	≤ 80%
Potrebna minimalna debljina	≥ 0,25 mm osušenog proizvoda što odgovara ≈ 0,5 kg/m <sup>2</sup> svježeg nanesenog proizvoda
Puštanje u promet	≈ 24 h / ≈ 7 dana (stajajuća voda)
Prinos	≈ 0,5 kg/m <sup>2</sup>

Performanse		
HIGH-TECH		
Prianjanje na Bioscud	≥ 1,86 MPa	EN 1542
Izduženje:		
- na F maks.	≥ 112%	ISO 527-1
- na pucanju (+23 °C)	≥ 159%	ISO 527-1
Otpornost na statičko opterećenje (probijanje):		
- na mekoj podlozi (EPS)	≥ 15 kg	EN 12730
- na tvrdoj podlozi (beton)	≥ 5 kg	EN 12730
Fleksibilnost na hladnoću	-10 °C	UNI 1109
Svojstva protiv klizanja na iskošenoj rampi:		
- prosečan ugao klizanja	27,7°	DIN 51130 2014
- klasifikacija	R12	BGR 181-10/2003
Otpornost na habanje	gubitak < 3000 mg(Mol H22 – 1000 ciklusa – 1000 g)	EN ISO 5470-1
Radna temperatura	od -10 °C do +90 °C	

Otkrivanje podataka na temperaturi od +23 °C, 50% rel. vlaž. i bez ventilacije. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu.

## Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- poštujujte nacionalne standarde i propise
- zaštitite od kiše i kondenzacije tokom 24 sata
- otpornost na stajaću vodu ovisi o savršenom sušenju nakon nanošenja
- nemojte dodavati veziva ili druge materijale u proizvod
- ne nanosite na prljave, labave, vruće površine, izložene jakoj sunčevoj svjetlosti, pri neposrednoj kiši
- ako je potrebno, zatražite sigurnosni list
- za sve što nije predviđeno, obratite se službi Kerakoll Worldwide Global Service na tel. +39 0536.811.516 ili putem e-pošte [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Podaci koji se odnose na Rating odnose se na GreenBuilding Rating priručnik iz 2013. godine. Ove informacije su ažurirane aprila 2023. (ref. GBR izvještaj o podacima - 05.23); treba napomenuti da oni mogu biti predmet dopuna i/ili promjena tokom vremena od strane kompanije KERAKOLL SpA; za sva takva ažuriranja možete pogledati web stranicu [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Stoga, KERAKOLL SpA odgovara za vjerodostojnost, aktuelnost i ažurnost svojih informacija samo ako su direktno izvedene sa njegovih web stranica. Tehnički list sastavljen je na osnovu naših najboljih tehničkih saznanja, kao i onih vezanih za samu primjenu. Međutim, kako se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, oni predstavljaju opšte smernice koje ni na koji način ne obavezuju našu kompaniju. Stoga preporučujemo preventivni test kako bi se provjerila prikladnost proizvoda za namjeravanu upotrebu.